



Shodno članu 14 stav 3 Statuta OSCG, članu 14 stav 5 i član 30 stav 1 Poslovnika o radu Skupštine OSCG

S A Z I V A M

Vanrednu elektronsku sjednicu Skupštine Odbojkaškog saveza Crne Gore

za koju predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

I Usvajanje Odluke o trening-kompensaciji

Vanredna elektronska sjednica će se održati u srijedu, 25. decembra 2024. godine elektronskim putem.

Obrazloženje:

U smislu člana 30 stav 1 Poslovnika o radu skupštine OSCG, javile su se opravdane okolnosti za hitno sazivanje sjednice skupštine OSCG elektronskim putem. Naime, na Redovnoj Skupštini OSCG koja je održana dana 29.06.2024. godine, na predlog OK „Morača“, izglasane su izmjene i dopune Odluke o trening-kompensaciji iz 2022. godine, pri čemu su znatno uvećani iznosi koje klubovi trebaju da plate za trening-kompensaciju prilikom prelazaka igrača/ica iz matičnog kluba u drugi. Odmah po početku primjene izmijenjene odluke, stekao se utisak da su usvojeni iznosi previsoki i nisu odraz realnog stanja, a osim navedenog uočene su još neke anomalije odluke, koje je potrebno usaglasiti sa zakonskim normama, ali i sa realnom praksom. Imajući u vidu da je veliki broj klubova izrazio želju i volju da se predmetna odluka izmijeni, a kako posebni prelazni rok traje do 15.01.2025. godine, javila se objektivna potreba da se zakaže elektronska sjednica radi donošenja nove odluke o trening-kompensaciji. Sjednicu je potrebno održati prije 31.12.2024. godine, kako bi odluka stupila na snagu 01.01.2025. godine, pa je potrebno da se sjednica zakaže što prije (hitno). U prilogu poziva Vam dostavljamo predlog Odluke o trening-kompensaciji.

Napomena: Shodno članu 30 stav 2 Poslovnika o radu skupštine OSCG, u slučaju održavanja elektronske sjednice, kao što je u konkretnom slučaju, članovi ne diskutuju o pitanjima koja se na takvoj sjednici razmatraju, već samo glasaju o predloženim odlukama.

S poštovanjem,

*Podgorica,
20.12.2024. godine.*



PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OSCG
Milan FRANOVIĆ

Prilog:

- Predlog Odluke o trening-kompensaciji